

ABK 209-008-043

Ahmet ČELAĆ;

## U DUBICI, POSLIJE OKUPACIJE

Okupaciju naše zemlje i doležak Nijemaca 1941. mi smo očekivali. O tome nam je danego govorio Boško Siljegović koji nas je upoznavao o političkim dogodajima. Bili smo se dogovorili da vršimo sabotaže i nanosimo štetu neprijatelju dok ne dodje do dizajn ustanaka. Na primjer, rečeno nam je da nabavimo, obavrom da smo sa time radili, velike cvekove koji se udaraju u cipole, te da njih stavljam na mjesto kuda prolezne njenički automobili kako bi oštetili gume na vozilima; zatim, ako možemo, da nešto od opreme ukrademo; ukoliko se ukaze prilika, da nešto zapalimo i sli.

Castanke smo održavali sve dok nije uspostavljena ograda i bunkeri oko grada. U to vrijeme, Boško Siljegović je stvarao partisku organizaciju i vršio pripreme za ustanak. Stvoren je i Šredski komitet partije za Bosansku Dubicu. Milan Filipović je otišao po zadatku iz Bosanske Dubice u Krajinu, prema Bihaću. Padil Serić, pošto mu je prijetila opasnost od hapšenja, a ustanak je počeo, otišao je, te sam u Bosanskoj Dubici ostao sam, jer nas je Ivan Praninić iznevjerio. On je otišao na rad u Njemačku.

Uskoro poslije odleteka Padile Serića u partizane, uhapšen sam sa još nekoliko mladića. Tada nas je ubapšeno 27 iz bosanske Dubice. Bilo je to u decembru 1941. Tada su uhapšeni Ahmet Čelam, Osman Subović, Jefto Tadić, Josip Lukevina, Enes Seferović, Sulejman Seferović, Lukrija Delić, nepa Brliječa, Šećva Radulović, stara Jelisavac, učiteljice Nevenka Mataruga i

Dobrila Stojnić /ubijena u Jasenovcu/. Napšenje su vršili usataše i Žandarci iz Bosanske Dubice, kao i policajci. Ustaše su bili sa strane, dok su Žandarci i policajci iz Dubice, na službi u Dubici.

Mene su tada osumnjičili kao komunistu, dok su neke smatrali četnicima. Tako su Ahmeta Mašića osumnjičili kao simpatizera četnika, iako nije bio, ali je bio sumnjiv zbog toga što se družio sa Srbinima.

Fosilije izvjesnog vremena, a na intervenciju gradjana iz Bosanske Dubice, pušteni smo iz zetvora. Ni smo pohvuteni na spevanju i pohapšeni. Jedino je Adem Kalabić pobjegao, pa je prošao u Ženskoj odjeći i sa zarom, i otišao u partizane. Provela ga je Nahra i još jedna drugarica, pa je tako uspio da izbjegne hapšenje.

Prije ovoga hapšenja, pošto sam od članova partije ostanao sam u gredu, dobio sam nekoliko letaka koje je trebalo umnožiti i vratiti. Pošto nisam imao nikoga od intelektualaca, kao što je bio Fadil Berić, povezeo sam se sa učiteljom Vaseom Radunovićem, iz Hrvatske Dubice, koji mi je pomogao u štampanju letaka. Moj posledovac Mileš Zdjeler je tetak Vase Radunovića, ali je već otišao u Njemačku, dok mu je žena vodila poslove u radnji u kojoj sam radio. Otuda sam uspio da se povezem sa Vasom pa mi je umnožio letke. Kad je sam dobio letke od Vase trebalo ih je poslati na Kosaru. Iskoristio sam ostoju Milanovića i Mladena Biđelića, koji su radili u istoj radnji, a redom su se seli, pa su oni očinili letke, a koristio sam i Dragoju Bakića, Šegru. Oni su ove letke nosili u Krasovce, Jasenje i druge sela, odakle su nošeni na određeno mjesto.

Tako smo radili sve do ponovnog hapšenja i odvodjenja u logor Osmana Zubovića, koji se najviše isticao u radu i prikupljanju pomoći za Kozaru. Tored toga, bila je organizovana veza za odlazak u partizane. Išla je preko kuće Museina Hatipovića i Idriza Čauševića. Obično preko Hatipovića, jer nam je to bila najsigurnija veza sa Kozarom. Ovuda smo upućivali i odjeću, obuću, sanitetski materijal, oružje. Inače, najviše smo slali odjeće, do koje smo lakše dolazili. To nam je olakšano, jer smo u radnji Glišće Pralice imali Osmana Zubovića, Jeftu Tadića, Josipa Rukavinu, Slavka Štejduhara. To su ljudi koji su radili za narodnooslobodilački pokret i bili uključeni u rad sa nama. Skoro da nije bilo trgovine i radnje bez naših ljudi u njoj.

Do materijala nije bilo teško dolaziti, ali ga je veoma teško prebaciti. Imali smo ljudе koji su iznosili iz radnje i prenosili do određenoga mјesta u gradu, na primjer brijačnice, ili obućarsko radnje, gdje bi ostavljali paket sa stvarima. Tada bi dolazila druga veza, za koju se nije smjelo znati, uzimala paket i prenosila do kuće Museina Hatipovića, a zatim bi išlo dalje. Pošto je Musein Hatipović obućarski radni, ovo je nekoliko bilo lakše prenositi.

Bilo je raznih zahtjeva iz Kozare. Ja sam na primjer 1941. dobio pismo od Boška Siljegovića u kojem mi je stavljao u zadatak da odem Milošu Zdjelaru, koji još nije bio otišao u Njemačku, da mu saopštим da moram poslati u Kozaru 5 pari cipele. Cipele su namijenjene Bošku Siljegoviću, Milošu Siljegoviću, Nikoli Luketiću, Fadilu Jeriću i još jednom drugu. Otišao sam Milošu i rekao mu da moram sa njime da razgovaram. Saopštio

sam mu da sam dobio naredjenje iz Kozare /za izredu 5 pari cipela/ koje će ju je napraviti. Miloš mi je rekao da se njemu za to ne obraćam i da neće za to da zna, da sam neprijatelj i njemu i njegovoj porodici. Upozorio sam ga da mu nisam neprijatelj, već da je on nema, jer je dao preko 100 pari cipele satniji ustaša, zatim je dao preko 80.000 kao pomoć katoličkoj crkvi, a da nema ne može dati materijal za 5 pari cipela. Kada sam mu ovo rekao on je dobacio da bi mi trebali te ludosti da se ostavimo, da se izazvava ne može stvoriti država. Tako se završio razgovor između mene i Miloša Zdjelara. Kasnije sam dobio zadatak da ga zamolim da nam proda materijal pa je tako i bilo. Kada sam mu se opet obratio, rekao mi je da se njemu ne obraćam, već njegovoj ženi Soki. Otišao sam Soki i rekao joj da tražim materijal za 5 pari cipela, što je ona odobrila. Kod mene je došao Osman Zubović, Josip Rukavina, Slavko Štejduhar, koji su kobojeđi naručili kod nas cipele i formalno sam uzeo od njih mjere i upisao u knjigu nerudžbenica, a imao sam mjere drugova iz Kozare pa smo ja i Halid Sevlić napravili ove cipele. Najprije sam cipele poslao Bošku Siljegeviću i Fadilu Čeriću, a kasnije ostaloj trojici. Od Boška sam dobio obveznoštvo da su njih dvojica primili cipele.

U 1942. su mnogi počapšeni, među kojima i Osman Zubović, i otjerani u logore. Uslovi za rad su bili otežani. Veze sa Kozarom su bile teške i nemoguće. Međutim, mi smo tada na podesan način vršili propagiranje i prenošenje uspjeha NOV-a i oslobodilačkog pokreta, govorili o propasti neprijatelja i sigurnoj pobjedi NOF-a.

Kada nam je veza preko Huseina Matipovića prekinuta,

održavali smo je preko Hrvatske Dubice i Slabinje. Više puta smo ovuda slali Šukriju Dolića, naročito kada je bila plitka Una pa je mogao da prelazi. On nije bio član partije, ali je uvijek bio uz nas i pomogao. Radio je kao krojački radnik. Jedina mu je slabost bila što je volio alkohol, pa se nismo usudjivali da ga primimo u članstvo, jer se pretpostavljalo da bi pod dejstvom alkohola mogao nešto ispričati. Inače, on je bio podesna ličnost da raznosi letke, one koje mi umnožavamo, ili koje smo dobijali iz Kozare. Te letke smo obično resturali među vojnicima, domobranima i drugim. Kako je Šukrija često hodao po gostionama i kefanama i sretao se sa neprijateljskim vojnicima, to je mogao da letke ubaci vojnicima u šinjelo ili da ih ostavlja pod stolnjakom na stolu, gdje bi se mogli naći. On nam je mnogo pomogao na ovakvim zadacima sve do 1943. kada je izišao u partizane. On je bio dva puta hapšen od strane ustaša. Jednom je uhapšen kada smo platno otpremali za Kozaru, pa je to platno pronađeno kod nekoga Bijukovića.

Moram napomenuti da je došlo do greške prilikom upada partizana u Bosansku Dubicu, kada su pobijeni otac i brat Huseina Matipovića. Huseinov brat Muharem Matipović bio je u domobranima, ali je saradjivao sa nama. Preko njega smo, kada bi došlo na odsustvo, imali mogućnost da pošaljemo materijal. On se prilikom napada na Bosansku Dubicu zatekao kod kuće, pa su ga partizani sa ocem ubili, iako mu je brat Husein bio u partizanima od 1941. i sva porodica saradjivala za pokret.

Pored Osmana Zubovića, Jefte Tadića, Josipa Rukavine i Slovka Štejduhara, koji će moći mnogo da kažu, jer su prvih godina okupacije bili u Bosanskoj Dubici i aktivno radili za

pokret, sa nama je saradjivao i Fuad Zeničanin, iako je bio u ustašama. On je rodom iz Orahovo, a radio je kao bolničar u ustašama. On je zbog sarednje sa nama otkriven i obješen u Bosanskoj Dubici od strane ustaša. On mi je mnoge pomagao oko nabavke sanitetskog materijala za Kozaru.

Iako je bilo više provala i otkrivenja naše saradnje sa pokretom, ipak se uspjevalo i dalje raditi. Međutim, u najvećoj provali je više lica u Bosanskoj Dubici obješeno. Vješanje je izvršeno javno na Trgu Fadila Šerića. Otkrivena je porodica Stjepana Orneka, zatim Fuad Zeničanin, Josip Kraos i njegov otac. Kraos je bio ustaša, ali je saradjivao sa našim pokretom. Otkriven je, uhapšen i obješen o jedan stub i on i otac mu. Fuad Zeničanin je obješen sa Žandarmom Gluhićem. Obješene su mladinke Zehra Bojtović, Bahra Šerić, SKOJ-evka, Murisa Jahić, Maida Pezić i još neko. Čini mi se da je tada obješena i Nevenka Čiljegović. Iz Hrvatske Dubice obješeni su Ornek, brat Stipanov, i njegova Žena i Tome Kubara. Obješeni su u Hrvatskoj Dubici.

I Hujaga Šerić, iz Bosanske Dubice bio je primoren da posmatra kada su vježdali njegovu kćerku Behru Šerić. Hujan Pezić, grunтовničar, i sudija Jahić, morali su posmatrati kćerke Maidu Pezić i Murisu Jahić, kad su obješene. Cijava porodica Orneka - dvije kćeri, otac, sin, mati i beba, javno su obješeni o stub u Bosanskoj Dubici.

Napominjem da sam po zadatku trebalo da otvorim obućarsku radnju kako bi mi se lakše moglo dolaziti. Međutim, ja sam naslijedio radnju Jusufa Hatića, jer smo u rodbinckim vezama. Ovdje je bilo zgodno, jer je radnja mala i vršena je popravka obuće. Obično bi dolezili da poprave cipele i tu se dogovarali za odlazak u Kozaru. Odavde sam poslao cipele Safiji Redžepović i Siniši Blagojeviću, koji su otišli u partizane. Onima koji su odlezili u partizane davali smo obuću i odjeću.